

Lo davantau de la memet "la Minin"

Te suvenes-tu dau davantau de ta minin ?
Lo davantau de la minin qu'era d'en prumier d'eschivar que sa rauba ne se chaulhasse, mas en mai de còp : siervia de man per tirar 'na peila arderosa dau forneu. L'esquinta dau davantau era tot a fet bien per eissujar las larmas daus goiats, daus còps per lur netiar los nas gormos e maitot siervia d'eissujamans.
Dau jalinier, lo davantau siervia a portar los uòus, los policons a ravicolar, e daus còps los uòus fenduts que 'chabavan dins lo fuòc de la cusiniera.
Quant' l'um avia de la visita, lo davantau siervia d'acialat a daus goiats cranhents.
E quant' quò fasia freschilhon, la Minin se'n mitonia los bras.
Secodut au-dessus dau fuòc, 'queu bon vielh davantau siervia tanben de bufador,
Qu'es se que siervia a portar las pompiras e lo boesc sec jurcant'a la cosina.
Partent dau vargier, siervia de panier per los legumes ; apres que los pitits peseus aguessen estat 'massats, venia lo torn daus chauls.
En fin de sason eu siervia per massar las pomas de pommier tombadas de l'aubre.
Quant' los visitors 'ribavan sens ren dire qu'era surprenent de veire emb 'quela rapiditat queu vielh davantau podia far la povera.
Au moment de siervir lo repas, la Minin 'naneva sur lo bassolhard secodrar son davantau e los òmes d'aus champs sabian còp sec que devian passar a taula.
La Minin se'n siervia tanben per pausar la tarta a las pomas a pena surtida dau for sur lo bòrd de la fenestra per que 'la fregisse ; 'üei sa pita-filha la pausa aqui per que 'la descongelesse.
Fodria mai d'un' annada, 'vances que quauqu'un enginjassa quauqua ren que poguesse remplaçar 'queu vielh davantau que siervia a far mai d'una chausa...

Le tablier de grand-mère

Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère ?
Le principal usage du tablier de grand-mère était de protéger la robe en dessous, mais en plus de cela il servait de gant pour retirer une poêle brûlante du fourneau.
Le coin du tablier était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants, à certaines occasions pour nettoyer les frimousses salies et aussi il servait d'essuie-mains.
Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les œufs, les poussins à réanimer, et parfois les œufs fêlés qui finissaient dans le fourneau.
Quand les visiteurs arrivaient, le tablier servait d'abri à des enfants timides.
Et quand le temps était frais, grand-mère s'en emmitouflait les bras.
Agité au-dessus du feu de bois, ce bon vieux tablier faisait office de soufflet,
C'est lui qui transbahutait les pommes de terre et le bois sec jusque dans la cuisine.
Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes ; après que les petits pois aient été récoltés, venait le tour des choux.
En fin de saison, il était utilisé pour ramasser les pommes tombées de l'arbre.
Quand les visiteurs arrivaient de façon impromptue, c'était surprenant de voir avec quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière.
A l'heure de servir le repas, grand-mère allait sur le perron agiter son tablier, et les hommes aux champs savaient aussitôt qu'ils devaient passer à table.
Grand-mère l'utilisait aussi pour poser la tarte aux pommes à peine sortie du four sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle refroidisse ; de nos jours sa petite-fille la pose là pour la décongeler.
Il faudra de bien longues années, avant que quelqu'un invente quelque objet qui puisse remplacer ce bon vieux tablier qui servait à tant de choses...



contact - secrétaire : la SENDARELA limosina,
4, rue porte des remparts, 87310 SAINT-AUVENT
0555000130 – 0682444160 – sendarela.limosina@orange.fr

